

**PREDLOG OSNOVE ZA VOĐENJE PREGOVORA I ZAKLJUČIVANJE**  
**SPORAZUMA**  
**IZMEĐU**  
**VLADE CRNE GORE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE**  
**O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU I ZAMJENI**  
**NACIONALNIH VOZAČKIH DOZVOLA**

*Podgorica, jun 2025. godine*

## **I Ustavni osnov za zaključivanje sporazuma**

Ustavni osnov za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o međusobnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola sadržan je u odredbama člana 15 stav 1 Ustava Crne Gore kojim je propisano da Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, saraduje i razvija prijateljske odnose s drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i odredbama člana 100 tačke 1 i 4 Ustava, kojima je propisano da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku i zaključuje međunarodne ugovore.

## **II Ocjena stanja odnosa sa Kraljevinom Španijom**

Crnu Goru i Kraljevinu Španiju karakterišu tradicionalno dobri odnosi koji su uspostavljeni još u vrijeme Knjaževine Crne Gore. Kraljevina Španija zvanično je priznala Crnu Goru 16. juna 2006. godine, dok su diplomatski odnosi između dvije države uspostavljeni 12. decembra 2006. godine. Političkom deklaracijom o jačanju bilateralnih odnosa Crne Gore i Španije, iz maja 2011, definisane su smjernice jačanja sveukupne bilateralne saradnje. Takođe, politički dijalog dodatno je osnažen zvaničnom posjetom predsjednika Vlade Kraljevine Španije Pedra Sančeza 2022. godine, u okviru posjete državama Zapadnog Balkana.

Crna Gora i Kraljevina Španija su saveznice kroz punopravno članstvo u NATO-u, a u skladu sa najvažnijim vanjskopolitičkim ciljem Crne Gore očekuje se da u skorijoj budućnosti budu partneri u okviru Evropske unije.

Crna Gora i Kraljevina Španija u kontinuitetu ostvaruju sadržajnu saradnju u brojnim oblastima, koja je osnažena zajedničkim spoljno - političkim prioritetima članstvom u NATO-u kao i crnogorskom procesom integracije u EU. U posebnom fokusu je i dalji razvoj saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, odnosno usaglašavanje Sporazuma o međusobnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola, koji je važan za crnogorske državljane sa dugoročnim boravkom u Španiji.

## **III Razlozi za zaključivanje međunarodnog sporazuma**

Imajući u vidu značaj koji međunarodni sporazumi u oblasti unutrašnjih poslova imaju u ukupnim bilateralnim odnosima, Crna Gora i Kraljevina Španija su, u duhu tradicionalnih prijateljskih odnosa, u proteklom periodu intenzivno radile na jačanju ugovorno pravne osnove, posebno u dijelu koji se odnosi na uzajamno priznavanje vozačkih dozvola između dvije države. S tim u vezi, a cilju unaprjeđenja bezbjednosti saobraćaja na putevima i olakšavanju kretanja građana, Vlade dvije države su postigle saglasnost o zaključenju Sporazuma o međusobnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola.

#### **IV Osnovna pitanja o kojima će se voditi pregovori, odnosno bitni elementi koje ugovor treba da sadrži**

Zaključenjem Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije će se, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima, detaljno regulisati prava imaoća vozačkih dozvola dvije države, koji borave na teritoriji druge strane ugovornice. Predviđen je način saradnje, u cilju efikasnog rada, u skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva. Sastavni dio ovog Sporazuma čine obrasci priloženi uz sporazuma a koji se tiču tehničkog aspekta sprovođenja Sporazuma.

#### **V Procjena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje ugovora**

Za izvršavanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o međusobnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

#### **VI Stavovi i mišljenja zainteresovanih organa o opravdanosti zaključivanja ugovora**

U postupku pripreme Nacrta ovog sporazuma, zatraženo je mišljenje Ministarstva vanjskih poslova, koje se daje u prilogu.

#### **VII Potreba usaglašavanja propisa**

Zaključenje navedenog međunarodnog ugovora ne zahtijeva izmjenu važećih ili donošenje novih propisa.

#### **VIII Predlog sastava delegacije**

Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže da delegaciju Crne Gore za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o međusobnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola čine:

- Tijana Šuković, šef delegacije, v.d. generalne direktorice za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
- Nedžad Adrović, samostalni savjetnik I u Direkciji za vozače, vozila i oružje, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
- Mladen Dragašević, direktor Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć i opšte konzularne poslove, Ministarstvo vanjskih poslova,
- Ilirijana Cungu Medojević, načelnica Odjeljenja za opšte konzularne poslove, Ministarstvo vanjskih poslova,
- Dejana Backović, I sekretar u Generalnom direktoratu za međunarodno pravne poslove, Ministarstvo vanjskih poslova,
- Dušan Velimirović, samostalni savjetnik III u Direktoratu za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

**Prilog:**

Nacrt teksta Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o međusobnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola

**SPORAZUM IZMEĐU VLADE CRNE GORE**  
**I**  
**VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O**  
**MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU I ZAMJENI**  
**NACIONALNIH VOZAČKIH DOZVOLA**

Vlada Crne Gore i Vlada Kraljevine Španije (u daljem tekstu: „Strane“) u cilju poboljšanja sigurnosti i olakšanja drumskog saobraćaja na svojim teritorijama, a u skladu sa odredbama Konvencije o drumskom saobraćaju potpisanoj u Beču 8. novembra 1968. godine koja reguliše standarde i signalizacije saobraćaja na autoputu, te činjenicom da su kategorije vozačkih dozvola, potrebni uslovi i testovi obavljeni za njihovo dobijanje u obje države u suštini uporedivi, sporazumjele su se o sledećem:

**Član 1**

Strane međusobno priznaju nacionalne vozačke dozvole izdate od svojih nadležnih organa licima koji imaju zakonito boravište na teritoriji druge ugovorne strane, pod uslovom da su ove dozvole na snazi, a u skladu sa odredbama ovog Sporazuma, uključujući i Priloge I i II , koji čine njegov sastavni dio.

Imaoci važeće vozačke dozvole izdate od jedne od Strana, pod uslovom da su navršili minimalnu starosnu dob koju zahtijeva druga Strana, privremeno su ovlašćeni da na njenoj teritoriji upravljaju motornim vozilima kategorija za koje navedena dozvola važi tokom vremena određenog nacionalnim propisima Strane u kojoj se ovo ovlašćenje priznaje.

Kada istekne period naveden u prethodnom stavu, imaoци vozačke dozvole koju je izdala jedna od država Strana, a koji imaju zakonito boravište u drugoj državi, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom druge Strane, mogu dobiti ekvivalentnu vozačku dozvolu u državi u kojoj imaju boravište, u skladu sa tabelom ekvivalentnih kategorija crnogorskih i španskih dozvola sadržanih u Prilogu I. Sve dozvole izdate prije stupanja na snagu ovog Sporazuma, kao i one izdate nakon njegovog stupanja na snagu, mogu se zamijeniti; uz neophodan uslov da dozvole budu izdate u državi u kojoj su podnosioci zahtjeva imali zakonito boravište.

**Član 2**

Zamjena se vrši bez potrebe za podvrgavanjem teorijskim ili praktičnim testovima. Izuzetno, imaoци crnogorskih vozačkih dozvola koji podnose zahtjev za zamjenu za španske dozvole ekvivalentne onima kategorija C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E i imaoци španske vozačke dozvole koji podnose zahtjev za zamjenu za crnogorske dozvole istih kategorija, moraju položiti vozački ispit na putevima otvorenim za opšti saobraćaj, korišćenjem vozila ili skupa vozila čije je upravljanje dozvoljeno ovim dozvolama.

Izuzetno, ukoliko postoje dovoljni razlozi za sumnju u vozačku vještinu ili sposobnost imaoца određene dozvole, Strane mogu zahtijevati polaganje teoretskog ili praktičnog dijela ispita ili se može dodati novi ispit u onim slučajevima kada test je već obavezan.

### **Član 3**

Odredbe ovog Sporazuma ne isključuju obavezu ispunjavanja administrativnih formalnosti, u skladu nacionalnim propisima Strana za zamjenu vozačkih dozvola.

### **Član 4**

Nadležni organi traže zdravstveno uvjerenje kojim se dokazuje da je to lice prošlo psihofizički pregled, neophodan za traženu kategoriju.

### **Član 5**

Dvije strane će razmijeniti obrasce svojih odgovarajućih vozačkih dozvola. U slučaju da jedna od Strana izmijeni svoje obrasce vozačke dozvole, mora propisno obavijestiti drugu Stranu dostavljanjem uzoraka, najmanje trideset (30) dana prije nego što novi obrasci stupe na snagu te poslati uslove pod kojima se te izmijenjene kategorije /vozačke dozvole izdaju i karakteristike vozila koja se mogu voziti u skladu sa istom.

Nakon toga, o novoj tabeli ekvivalencija će se pregovarati diplomatskim putem, a Prilog I će biti izmijenjen uz pisanu saglasnost obje strane.

Nadležni organi za zamjenu vozačkih dozvola su:

U Crnoj Gori: Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za građanska stanja i lične isprave,  
U Kraljevini Španiji: Ministarstvo unutrašnjih poslova - Generalni direktorat za saobraćaj.

Zamijenjene vozačke dozvole biće vraćene organu druge države koji je izdao, u skladu sa onim što utvrde dvije strane.

Kao preduslov za zamjenu, kako bi se provjerila autentičnost vozačke dozvole, nadležni organ jedne strane će zatražiti odgovarajuće informacije od nadležnog organa druge strane, putem protokola definisanog u Prilogu II.

### **Član 6**

Saradnja između Strana podrazumijeva poštovanje osnovnih prava, a posebno prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka, zagarantovanih kroz posebne šeme zaštite podataka. Štaviše, Strane će osigurati da se podaci prikupljeni na osnovu ovog Sporazuma ne koriste u svrhe osim onih koje su ovdje predviđene. Upravo suprotno, oni će osigurati da njihova obrada bude primjerena postizanju legitimnih ciljeva koji se ovdje traže, bez prekoračenja, u svakom slučaju, onoga što je prikladno i neophodno za njihovo postizanje.

U tom smislu, ne dovodeći u pitanje zahtjeve odgovarajućih procedura u svakoj državi, svaka strana će osigurati da lica čiji se podaci obrađuju budu propisno obaviješteni o svojim pravima na pristup, ispravku i brisanje njihovih ličnih podataka, kao i o maksimalnom zakonskom periodu za njihovo skladištenje. Oni će, isto tako, jamčiti pravo licima čiji se podaci obrađuju na ispravak svih netačnih ličnih podataka i brisanje svih podataka evidentiranih na nepravilan način.

### **Član 7**

Ovaj Sporazum se ne primjenjuje na vozačke dozvole izdate u jednoj ili drugoj Strani na osnovu zamjene druge dozvole dobijene u trećoj državi.

### **Član 8**

Ovaj Sporazum stupa na snagu šezdeset (60) dana od dana prijema posljednjeg pisanog obavještenja kojim Strane obavještavaju jedna drugu, diplomatskim putem, o ispunjenju unutrašnjih pravnih procedura neophodnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka Strana može raskinuti ovaj Sporazum u pisanoj formi, diplomatskim putem. Takav raskid stupa na snagu devedeset (90) dana od dana prijema takvog obavještenja o otkazivanju.

Ovaj Sporazum može se mijenjati na osnovu uzajamne pisane saglasnosti Strana.

Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana.

Sve razlike između Strana u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma će se rješavati direktnim pregovorima diplomatskim putem.

Strana koja zatraži pokretanje pregovora radi pojašnjenja ili tumačenja Sporazuma može obustaviti primjenu ovog Sporazuma dok se predmetno pitanje rješava pisanim obavještenjem, diplomatskim putem.

Sačinjeno u \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_, u dva originalna primjerka na crnogorskom, španskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični. U slučaju neslaganja u tumačenju biće mjerodavan tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Crne Gore

Za Vladu Kraljevine Španije

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PRILOG I

TABELA EKVIVALENTIH KATEGORIJA CRNOGORSKIH I ŠPANSKIH VOZAČKIH DOZVOLA

Španske dozvole	Crnogorske dozvole														
	AM	A1	A2	A	B1	B	B+E	C1	C1+E	C	C+E	D1	D1+E	D	D+E
AM	x														
A1		x													
A2			x												
A				x											
B						x									
B+E							x								
C1								x							
C1+E									x						
C										x					
C+E											x				
D1												x			
D1+E													x		
D														x	
D+E															x

(1) Dozvole crnogorske kategorije B1 nisu ekvivalentne nijednoj kategoriji španske dozvole.



## PRILOG II

Akcioni protokol uz Sporazum između Kraljevine Španije i Crne Gore o međusobnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola

Za potrebe potvrđivanja autentičnosti vozačkih dozvola, radi obezbjeđivanja usaglašenosti sa članom 5 stav 5 Sporazuma, tehnički protokol za automatizovanu razmjenu informacija definišu nadležni organi Strana, dokumentom u kojem se navode tehnički detalji razmjene, koje će se, vršiti u skladu sa kriterijumima koji garantuju povjerljivost, autentičnost i nepobitnost transakcija.

Navedeni protokol podliježe reviziji tokom perioda važenja Sporazuma, a Strane se obavezuju da će prilagoditi sistem onlajn verifikacije kao odgovor na novi razvoj informacionih tehnologija tokom perioda važenja ovog Sporazuma, pod uslovom da troškovi takvih adaptacija ne zahtijevaju rashod koji je nesrazmjeran željenom cilju.